

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1485/
Podgorica, 8. jul 2013. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. jula 2013. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 88/09), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **RADOJE ŽUGIĆ**, ministar finansija i **MARINA POPOVIĆ**, v.d. pomoćnika ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1

U Zakonu o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11 i 28/12), u članu 15 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„ 6) pravno lice ili preduzetnik, koji nije obveznik akcize, stavi u promet duvanske proizvode i alkoholna pića (osim piva i mirnog vina), bez kontrolne akcizne markice.“

Član 2

U članu 21 stav 6 riječi: „60 dana“, zamjenjuju se riječima: „30 dana.“

Član 3

U članu 30 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 3 ovog zakona, koje se koristi za grijanje.“

Član 4

U članu 47 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Svitkom duvana iz stava 1 ovog člana, smatraju se dvije cigarete čija dužina bez filtera ili muštikle je duža od 8cm ali nije duža od 11cm; tri cigarete koje bez filtera, odnosno muštikle su duže od 11cm, ali nijesu duže od 14cm, i tako dalje.“

Član 5

Član 48 mijenja se i glasi:

„(1) Cigarima i cigarilosima smatraju se svici duvana koji se mogu, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača pušiti, ako su:

- 1) sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;
- 2) punjeni smješom izrezanom na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje duvana, od rekonstituisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od vrste i filter, ali u slučaju cigara sa muštiklom ne pokriva i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama a najviše do 10 grama, obima najmanje 34mm.

(2) Cigarima i cigarilosima smatraju se i proizvodi koji djelimično sadrže materije koje nijesu duvan, a koji ispunjavaju kriterijume iz stava 1 ovog člana.”

Član 6

U članu 49 stav 3 riječi: "kraćih i užih od 1,4mm", zamjenjuju se riječima: „ čija je širina manja od 1,5mm.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Duvanskim otpatkom, u smislu stava 1 tačka 2 ovog člana, smatraju se ostaci listova duvana i nusproizvodi nastali preradom duvana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duvanskih prerađevina.”

Član 7

U članu 50 stav 3 riječi: „15,00 Eura” zamjenjuju se riječima: „17,50 Eura”.

U stavu 4 riječi: „iznosi 36%” zamjenjuju se riječima: „iznosi 35%”.

U stavu 8 poslije riječi "veće", dodaju se riječi: "ili manje”.

Član 8

Poslije člana 50a dodaju se dva nova člana koji glase:

„ Minimalna akciza

Član 50b

(1) Ako je obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza koja iznosi 100% ukupne akcize (specifične i proporcionalne), utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.

(2) Prosječnu ponderisanu maloprodajnu cijenu cigareta čini odnos ukupne vrijednosti svih cigareta koje su puštene u slobodan promet po maloprodajnim cijenama, sa ukupnom količinom svih cigareta stavljenih u slobodan promet u prethodnoj godinu.

(3) Način i postupak utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta propisuje Vlada.

(4) Ministarstvo finansija, utvrđuje iznos prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta, u skladu sa propisom iz stava 3 ovog člana i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.

Član 50c

U slučaju promjene maloprodajnih cijena, proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha duvanskih proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica, u magacinima veleprodaje, akciznim i carinskim skladištima i u fabrici dobavljača, za koje je plaćena akciza i za koje nije plaćena akciza, na dan promjene maloprodajnih cijena i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu i organu uprave nadležnom za duvan, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primjene promijenjenih maloprodajnih cijena.”

Član 9

U članu 52 stav 3 tačka 3 alineja 1 riječi: „156 Eura“, zamjenjuju se riječima: “330 Eura”.

Član 10

U članu 53 stav 3 riječi: "u visini od 50% akcize" brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Povraćaj akcize iz stava 3 ovog člana, kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od 7 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom poreskom organu."

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 11

U članu 70 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:“.

U tački 15 poslije riječi: "su veće", dodaju se riječi: "ili manje".

St. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 17 c) ovog člana, kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.“

Član 12

U članu 71 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - oslobođeni korisnik akciznih proizvoda.“

St. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik - oslobođeni korisnik akciznih proizvoda novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.“

Član 13

Član 72 mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne vodi evidenciju kupaca te opreme i ne podnese je poreskom organu na njegov zahtjev (član 60).

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.“

Član 14

Član 73 mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako crveno označeno mineralno ulje koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje, upotrijebi za drugu svrhu od one za koju je određeno oznakom, odnosno ako ga prodaje za pogon motornih vozila i plovnih objekata ili drugih motora, odnosno prodaje ga za standardni rezervoar motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora (član 56).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.”

Član 15

Poslije člana 80d dodaje se novi član koji glasi:

„Član 80e

(1) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da izvrše popis zaliha duvanskih proizvoda, preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u magacinima veleprodaje, akciznim i carinskim skladištima i u fabrici dobavljača, na dan stupanja na snagu ovog zakona i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu i organu uprave nadležnom za duvan, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda, dužni su da na zalihe za koje je plaćena akciza i za koje nije plaćena akciza, izvrše obračun i uplate akcizu, odnosno razliku akcize prema stopama i iznosima iz člana 50 ovog zakona.

(3) Obračun akcize iz stava 2 ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu u roku iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

(4) Akciza iz stava 2 ovog člana dospijeva za plaćanje u roku iz člana 35 stav 1 ovog zakona.”

Član 16

Poslije člana 84c dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 84d

Odredba člana 50a ovog zakona primjenjivaće se do 31. januara 2014. godine.

Odredba člana 50b primjenjivaće se od 1. februara 2014. godine.

Član 84e

Odredbe čl. 56a i 56b ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2014. godine.”

Član 17

Poslije člana 85e dodaje se novi član koji glasi:

„Član 85f

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 132 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).”

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. avgusta 2013. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5) Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II Razlozi za donošenje zakona

Osnovni razlozi za izmjenu važećeg Zakona o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11 i 28/12"), obrazlažu se potrebom:

- dodatnog usklađivanja visine akcize na akcizne proizvode (duvanske proizvode), dinamikom postepenog usaglašavanja sa odgovarajućim propisima EU (Direktive 2010/12/EEC i 2011/64/EEC o strukturi i stopama akciza za duvanske proizvode), a što je u skladu sa Vladinom politikom u ovoj oblasti, čime će se obezbijediti veći obim sredstava za Budžet;
- regionalne usklađenosti kod povećanja akciza kako bi se minimizirao rizik od potencijalnog rasta ilegalnog tržišta;
- sistemskog rješavanja problema sive ekonomije, kroz unapređenje kaznene politike i stvaranje uslova za bolju poresku disciplinu;

Prema projekciji neto fiskalnog efekta predloženih zakonskih rješenja na budžetske prihode u 2013. godini, isti bi se povećali između 4-5mil. €, na godišnjem nivou.

Važeći Zakon o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/01), u primjeni je od 1. aprila 2002. godine, i tim zakonom uvedena je obaveza plaćanja akcize za tri grupe proizvoda, i to: alkohol i alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode i mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, a od 1. aprila 2012. godine, u akcizni sistem Crne Gore uvedena su i dva nova akcizna proizvoda (kafa i gazirana voda). Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. U proteklom periodu izvršeno je više izmjena navedenog zakona, koje su se pored ostalog odnosile na dodatno usklađivanje visine akcize na cigarete i ostale duvanske proizvode, sa direktivama Savjeta EU 92/79/EEC i 92/80/EEC.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta EU 2010/12/EEC i Direktivom Savjeta EU 2011/64/EEC o strukturi i stopama akciza za duvanske proizvode. Zakon je djelimično usaglašen sa ovom direktivom.
- Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize za duvanske proizvode. Zakon je djelimično usaglašen sa ovom direktivom.
- Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije. Zakon je djelimično usaglašen sa ovom direktivom.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Član 1 - Ovom odredbom, predlaže se da obaveza plaćanja akcize nastaje i za pravna lica i preduzetnike, koji prema postojećem zakonskom rješenju nijesu prepoznati kao akcizni obveznici, ukoliko stavljaju u promet duvanske proizvode i alkoholna pića (osim piva i mirnog vina), bez kontrolne akcizne markice. Predloženim rješenjem stvaraju se pretpostavke za eliminisanje prostora za neregularno poslovanje, implementacijom odgovarajuće poreske politike uz primjenu rigoroznijih kazni za poreske prekršaje.

Član 2 - Ovom odredbom, propisuje se skraćenje roka koje je poreskom organu potrebno za izdavanje akcizne dozvole. Naime, važećim zakonskim rješenjem propisano je da poreski organ odlučuje o zahtjevu za izdavanje akcizne dozvole u roku od 60 dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Imajući u vidu preporuke sadržane u dokumentu „Giljotina propisa“, kojim je ukazano da se radi o biznis barijeri za privrednike zbog izuzetno dugog roka za odlučivanje o navedenom zahtjevu, pri čemu sam poreski organ raspolaže brojnim podacima i informacijama o poreskom obvezniku po službenoj dužnosti, predlaže se uvođenje roka od 30 dana za izdavanje navedenog dokumenta.

Čl. 4–6 - Ovim odredbama predlaže se dodatno usaglašavanje definicija duvanskih proizvoda (cigareta, cigara i cigarilosa, fino rezanog duvana i drugog duvana za pušenje), sa odgovarajućim propisima u EU, odnosno sa relevantnom Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize za duvanske proizvode.

Član 7 - Ovom odredbom predlaže se povećanje specifične akcize na cigarete, sa 15€ za 1000 komada (0,30 € po paklici), na 17,50€ (0,35€ po paklici), i smanjenje

proporcionalne stope sa postojećih 36% na 35% od maloprodajne cijene cigareta, u cilju postepenog približavanja obavezujućem minimalnom iznosu akcize u EU, prema kome najniži iznos akciza na cigarete ne može biti manji od iznosa koji odgovara 57% maloprodajne cijene cigareta iz najpopularnijeg cjenovnog razreda, s tim da taj iznos ne može biti manji od 64€/kg. Od 1.januara 2014. godine obavezujući minimum u EU će iznositi 90€/1000 kom. odnosno 60% od prosječne ponderisane cijene cigareta. Ovakva fiskalna struktura specifične i proporcionalne akcize predlaže se kako bi se osigurala stabilnost tržišta i smanjio prostor za nelegalnu trgovinu cigareta i time osigurali stabilni prihodi.

Takođe, povećanjem specifičnog i smanjenjem proporcionalnog elementa akcize, uz istovremeno uvođenje prosječnog ponderisanog prosjeka (PPC-a) kao referentne tačke za obračun minimalne akcize, omogućava se izvjesnost i sigurnost budžetskih prihoda u budućnosti kao i manja zavisnost od tržišnih okolnosti i cjenovnih politika duvanskih kompanija.

EU pravila akciznog opterećenja na cigarete:

Pravilo	Od 1.1.2011 do 31.12 2013.	Od 1.1.2014.
<i>Učešće specifične akcize u ukupnom poreskom opterećenju</i>	Od 5% do 76,5% PPC	Od 7,5% do 76,5% PPC
<i>Učešće akcize</i>	57% PPC	60%PPC
<i>Akcizno opterećenje</i>	64€/1000kom bez obzira na PPC	90 /1000kom bez obzira na PPC

EU pravila minimalnog akciznog opterećenja na duvanske proizvode osim cigareta:

Proizvod	1.1.2011.	1.1.2013.	1.1.2015.	1.1.2018.	1.1.2020.
<i>Fino rezani duvan za pušenje</i>	40% PPC ili 40€/kg	43% PPC ili 47€/kg	46% PPC ili 54€/kg	48% PPC ili 60€/kg	50% PPC ili 60€/kg
<i>Cigare i cigarilosi</i>	5%MPC ili 12€/kg				
<i>Drugi duvan za pušenje</i>	20%MPC ili 22€/kg				

U zemljama u okruženju kao i u zemljama EU postojeća visina akcize data je u narednoj tabeli:

Zemlja	specificna Eura/1000kom	ad valorem (%maloprodajne cijene)
crna gora	17,50	35%
srbija	20 (od 30. juna 2013. g.)	33%
hrvatska	24	36%
slovenija	20,4	45,15%
bih	18,5	42%
albanija	24,8	/
bugarska	51,64	23%
rumunija	51,49	21%
mađarska	35,6	28,4%
danska	90,58	21,65%
francuska	19,59	56,99
slovačka	55,70	23%
kipar	40	40%
EU minimum	64€/1000kom. ili 57% od PPC (od 1. januara 2014.g. 90€/1000kg. ili 60% od PPC)	

Član 8 – Ovom odredbom propisuje se način utvrđivanja minimalne akcize i to primjenom *prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta* („weighted average price“), umjesto do sada "najpopularnije cene", kao osnovice za obračunavanje minimalne akcize na cigarete.

Prosječna ponderisane maloprodajne cijene cigareta bi se izračunavala stavljanjem u odnos ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet (na osnovu maloprodajne cijene, uključujući sve poreze), podijeljeno sa ukupnom količinom svih cigareta stavljenih u promet za prethodnu godinu. Takođe, ukoliko bi obračunata akciza bila manja od one utvrđene Zakonom, plaćala bi se minimalna akciza.

Takođe, Ministarstvo finansija bi, na predlog organa uprave nadležne za duvan, utvrđivalo iznos prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta najkasnije do 31. januara tekuće godine na osnovu podataka koji se odnose na promet cigareta ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini, i ista bi se objavljivala u „Službenom listu Crne Gore“.

Uvođenje navedenog modela baziranog na prosječnom ponderisanom prosjeku, omogućava usklađivanje akciznog sistema sa Direktivama EU i dostizanje nivoa od 90€/1000 cigareta kroz povećanje specifičnog dijela akcize i smanjenja proporcionalne (ad valorem) akcize.

Takođe, navedenom odredbom regulisano je i pitanje zaliha na način što bi proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda bili dužni da izvrše popis zaliha duvanskih proizvoda za koje je plaćena i za koje nije plaćena akciza, i preuzetih a neiskorišćenih akciznih markica u magacinima veleprodaje, akciznim i carinskim skladištima i u fabrici dobavljača, na dan promjene visine akcize i maloprodajnih cijena i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu i organu Uprave nadležnom za duvan, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka promjene visine akcize i maloprodajnih cijena.

U narednoj tabeli daje se prikaz dinamike povećanja akcize na cigarete (po godinama):

	2006	2007	2008	2009		2010	2011	2012	2013 predlog
				jan-sept.	okt.-dec.				
Spec.akc. (Eur/1000 kom)	1	1	1	3	5	5	10	15	17,50
Proporcional na (ad valorem)	26	26	26	30	35	35	37	36	35

% od MCC)									
Minimalna akciza (% od nck)	-	-	-	100	100	100	100	110	110

Član 9 – Ovom odredbom predlaže se povećanje visine akcize na kerozin koji se koristi kao motorno gorivo, sa postojećih 156 Eura na 1000 litara na 330 Eura na 1000 litara. Ovim povećanjem vrši se usklađivanje stope za kerozin koji se koristi kao motorno gorivo do nivoa minimuma u EU, koji iznosi 330 Eura na 1000 litara.

Član 10 – Ovom odredbom predlaže se da kupci mineralnih ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore), uz predhodno ispunjene određenih uslova imaju pravo na povraćaj akcize koja je propisana za tu namjenu. Pravo na povraćaj kupci mineralnih ulja navedeno pravo mogu da ostvare u roku od 7 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom poreskom organu.

Čl. 11 –14 Ovom odredbom predlaže se, između ostalog, da se pravnom licu koje ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koje važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize, u propisanom roku, koje uvozi, prevozi, i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama Zakona, novčana kazna koja je propisana u rasponu od 1.000 € do 20.000€ poveća na iznos od 2.000€ do 20.000€, tj. odgovornom licu u pravnom licu sa 250€ do 1.000 € poveća na iznos od 500€ do 1.000 € dok za preduzetnika sa 500€ do 6.000 €,na iznos od 1.000€ do 6.000 €

Navedenim odredbama predlaže se i povećanje minimalnih novčanih kazni za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu kao i za preduzetnike za prekršaje koje se između ostalog odnose na nenamjensko korišćenje označenih mineralnih ulja za grijanje, kao i njihovu prodaju na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata.

Član 16 - Navedenom odredbom predloženo je da se od 1. januara 2015. godine ukine kafa kao akcizni proizvod, imajući u vidu da bi njeno postojanje moglo da dovede u pitanje kršenje principa iz Sporazuma o stabilizaciji pridruživanju, i nastavak budućih aktivnosti na planu pridruživanja EU.

V Razlozi za donošenje zakona po skraćenom postupku

U cilju obezbjeđenja dodatnih prihoda u Budžetu, kao i u cilju donošenja predmetnog zakona prije početka ljetnje turističke sezone kada se očekuje i veća potrošnja akciznih proizvoda neophodno je da se ubrza proces usvajanja predmetnog zakona. Stoga,

Vlada Crne Gore predlaže da Skupština, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, ovaj zakon donese po skraćenom postupku.

VI Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-1107/2

Podgorica, 20. VI 2013.

MINISTARSTVO FINANSIJA

Dopisom broj 04-6824/1 od 7. juna 2013. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.

MINISTAR

dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/13/17
1. Naziv nacrta/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Sektor za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Perović, 020/245-508, marina.perovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me Jovica Petricevic jovica.petricevic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Poreska uprava, Uprava carina	
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII. Politika saradnje , član 100, Porezi		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrta/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32008L0118		
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ / Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (OJ L 009 , 14.01.2009)		
Djelimično usklađeno/partly harmonized		
32011L0064		

<p>Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan / Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (OJ L 176, 05.07.2011)</p> <p>Djelimično usklađeno/partly harmonized</p> <p>32003L0096</p> <p>Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ L 283, 31.10.2003)</p> <p>Djelimično usklađeno/partly harmonized</p>	
<p>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</p> <p>Ne postoji Izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.</p>	
<p>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</p> <p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen s direktivom 32008L0118 u dijelu koji se odnosi na definisanja gornje granice alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu kao i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, dok je neusklađen u dijelu koji se odnosi na elektronsko praćenje akcizne robe koja je pod režimom odloženog plaćanja akcize (EMCS)</p> <p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen s direktivom 32011L0064 u dijelu koji se odnosi na visine akcize na cigarete, imajući u vidu da prema postojećem zakonskom rješenju visina akcize iznosi 36,5 €/1000 komada (specifična akciza- 15 € i proporcionalna 21,5 €), i ona će, imajući u vidu EU standard (90€/1000 kom.), biti predmet budućih usklađivanja, zbog čega će se predložiti prelazni period od dana ulaska u EU.</p> <p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen s direktivom 32003L0096 u dijelu koji se odnosi na energente koji podliježu plaćanju akcize (ugljen, koks, zemni gas), kao i električnu energiju.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići danom ulaska u EU, odnosno u skladu sa prelaznim razdobljima (za cigarete).</p>	
<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</p> <p>/</p>	
<p>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</p> <p>Ne postoje Izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. /</p>	
<p>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</p> <p>Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.</p>	
<p>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p> <p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije preveden na engleski jezik.</p>	
<p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p> <p>U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata.</p>	
<p>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija</p>
<p>Datum: <i>2. juni 2013.</i></p>	<p>Datum:</p>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa MF-TU/PZ/13/17	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi MF-IU/PZ/13/17			
<p>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ - 32008L0118 Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan - 32011L0064 Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije - 32003L0096</p>				
<p>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore Na crnogorskom jeziku Na engleskom jeziku</p>				
<p>Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise</p>				
<p>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</p>				
a)	b)	c)	d)	e)
<p>Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)</p>	<p>Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)</p>	<p>Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije</p>	<p>Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost</p>	<p>Rok za postizanje potpune usklađenosti</p>
<p>Direktiva Savjeta 2008/118/EZ Član 1 1. Ovom se Direktivom utvrđuje opšti sastav akciza, koji se neposredno ili posredno odnosi na sljedeću robu (u daljnjem tekstu „akcizni proizvodi“): (a) energenti i električna energija, obuhvaćeni Direktivom 2003/96/EZ; (b) alkohol i alkoholna pića, obuhvaćeni Direktivama 92/83/EEZ i 92/84/EEZ; (c) prerađeni duvan, obuhvaćen Direktivama 95/59/EZ, 92/79/EEZ i 92/80/EEZ. 2. Države članice mogu ubirati druge posredne poreze na akciznu robu za posebne namjene, ako su ti porezi u skladu s poreskim pravilima Zajednice koja se primjenjuju na akcizu ili na porez na dodanu vrijednost, vezano uz utvrđivanje poreske osnovice, izračunavanje poreza, porezne obaveze i poreskog nadzora, ali ta pravila ne uključuju odredbe o</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 1 stav 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12)</p>	

<p>oslobodjenjima.</p> <p>Član 1 3. Države članice mogu ubirati porez na: (a) proizvode koji nisu akcizna roba; (b) pružanje usluga, uključujući i one koje se odnose na akciznu robu i nije ih moguće označiti kao porez na promet. Međutim, ubiranje tih poreza pri trgovanju između država članica ne smije uzrokovati formalnosti povezane s prijelazom granice.</p>	<p>Član 15 Poslije člana 84c dodaju se dva nova člana koji glase: Član 84e Odredbе čl. 56a i 56b ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2014. godine."</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predloženo je da se od 1. januara 2015. godine ukine kafa kao akcizni proizvod, imajući u vidu da bi njeno postojanje moglo da dovede u pitanje principe iz SSP-a, kao i nastavak budućih aktivnosti na planu pridruživanja EU.</p>
<p>Član 2 Za akciznu robu vrijedi obaveza plaćanja akcize u trenutku: (a) njene proizvodnje, prema potrebi uključujući i njeno vađenje iz tla na području Zajednice; (b) njenog uvoza na područje Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p>
<p>Član 3 1. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za ulaz robe na carinsko područje Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis na ulaz akcizne robe u Zajednicu iz područja navedenih u članu 5. stav 2. 2. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za izlaz robe iz carinskog područja Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis za izlaz akcizne robe iz Zajednice u područje iz člana 5. stava 2. 3. Odstupanjem od stavova 1. i 2. Finskoj se dopušta da za kretanja akcizne robe iz svog područja u smislu člana 4. stava 2. u područja iz člana 5. stava 2. tačke (c) primjenjuje istovjetne postupke onima, koji se primjenjuju za takva kretanja na njenom području u skladu s članom 4. stavom 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	

<p>Poglavlja III. i IV. ne primjenjuju se na carinsku robu, na koju se primjenjuje postupak ili sistem odgode plaćanja akcize.</p>				
<p>Član 4 U ovoj se Direktivi i njezinim provedbenim odredbama primjenjuju sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „ovlašćeni imalac akciznog skladišta“ označava fizičko ili pravno lice koje ima ovlaštenje nadležnih tijela države članice da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema carinsku robu prema sistemu plaćanja akcize u akciznom skladištu; 2. „država članica“ i „područje države članice“ označava područje svake države članice Zajednice, u kojoj se primjenjuje Ugovor, u skladu s njegovim članom 299., uz izuzetak trećih područja; 3. „Zajednica“ i „područje Zajednice“ označava područje država članica u smislu tačke 2.; 4. „treće područje“ označava područje iz člana 5. stavova 2. i 3.; 5. „treća zemlja“ označava svaku državu ili područje na koju se Ugovor ne primjenjuje; 6. „carinski postupak ili sistem odgode“ označava bilo koji poseban postupak u skladu s Regulativom (EEZ) br. 2913/92 koji se odnosi na carinski nadzor i sprovodi pri ulazu robe koja porijeklom nije iz Zajednice, u carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, slobodne zone ili slobodna skladišta i bilo koje dogovore prema članu 84. stavu 1. tački (a) te Regulative; 7. „sistem odloženog plaćanja akcize“ označava poreski sistem koji se primjenjuje na proizvodnju, preradu, skladištenje ili kretanje akcizne robe, na koju se ne primjenjuje carinski postupak ili sistem odloženog plaćanja; 8. „uvoz akcizne robe“ označava ulaz akcizne robe na područje Zajednice, osim ako roba pri ulasku na područje Zajednice nije predmet carinskog 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12)</p>	

<p>postupka ili sistema odlaganja, odnosno oslobođena carinskog postupka ili sistema odgode;</p> <p>9. „registrovani primalac“ označava fizičko ili pravno lice kome nadležno tijelo predmetne države članice daje ovlaštenje da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti pod uslovima koje utvrđuju nadležna tijela prima carinsku robu koja se kreće iz druge države članice u skladu sa sistemom odgode plaćanja akcize;</p> <p>10. „registrovani pošiljalac“ označava fizičko ili pravno lice, kome nadležno tijelo države članice uvoza daje ovlaštenje da kod obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i pod uslovima koje utvrđuju navedena tijela samo otprema carinsku robu sukladno sistemu odgode plaćanja akcize kod puštanja u slobodni promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92;</p> <p>11. „akcizno skladište“ označava mjesto gdje ovlašćeni upravitelj akciznog skladišta u svom poslovanju carinsku robu proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema u skladu s sistemom odgode plaćanja akcize, i uz poštovanje nekih uslova, koje utvrđuju nadležna tijela države članice, u kojoj se nalazi akcizno skladište.</p>				
<p>Čl. 5 i 6</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Čl. 7-20</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 6-36 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p> <p>Sistem elektronskog praćenja robe koja je u sistemu odloženog plaćanja akcize nije implementiran, iz razloga nepostojanja odgovarajućih budžetskih kao i</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Čl. 21-31</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>		

<p>Član 32</p> <p>1. Za akciznu robu koju nabavljaju fizička lica za sopstvenu upotrebu i same ju prevoze iz jedne države članice u drugu, akciza se ubire samo u državi članici gdje je roba nabavljena.</p> <p>2. Za utvrđivanje je li akcizna roba iz stava 1. namijenjena vlastitoj uporabi fizičkog lica, države članice u obzir uzimaju najmanje sljedeće:</p> <p>(a) komercijalni status vlasnika akcizne robe i njegove razloge za raspolaganje njome;</p> <p>(b) mjesto gdje se nalazi akcizna roba i prema potrebi korišten način prevoza;</p> <p>(c) bilo kakvu dokumentaciju, koja se odnosi na carinsku robu;</p> <p>(d) prirodu akcizne robe;</p> <p>(e) količinu akcizne robe.</p> <p>3. U smislu primjene stava 2. tačke (e) države članice mogu utvrditi okvirne količine međutim samo u smislu smjernica. Te okvirne količine ne smiju biti niže od:</p> <p>(a) za proizvode od duvana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cigarete: 800 komada, - cigariosi (cigare koje ne teže više od 3 g po komadu): 400 komada, - cigare: 200 komada, - duvan za pušenje: 1,0 kg; <p>(b) za alkoholna pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> - žestoka alkoholna pića: 10 l, - međuproizvodi: 20 l, - vino: 90 l (uključujući najviše 60 l pjenušavog vina), - pivo: 110 l. <p>4. Države članice mogu i utvrditi nastanak obaveze plaćanja akcize u državi članici uporabe za nabavu mineralnog ulja koje je već pušteno u upotrebu u drugoj državi članici, ako takve proizvode na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	<p>administrativnih kapaciteta.</p>
--	----------------------------------	--	---	-------------------------------------

<p>neobičajen način prevozi fizička osoba ili bilo tko drugi u njeno ime.</p> <p>U smislu ovog stava „neobičajen prevoz“ označava svaki prevoz goriva, osim prevoza u rezervoarima vozila ili u odgovarajućim kanistrima za rezervno gorivo i prevoz tekućih proizvoda za grijanje, osim prevoza u cisternama, koje se koriste u ime lica koja obavljaju gospodarsku djelatnost.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Čl. 33-35</p> <p>Član 36</p> <p>1. Za carinsku robu koja je već stavljena u upotrebu u jednoj državi članici, a kupi ju osoba koja nije ovlaštena upravljati akciznog skladišta ili registrovani primalac koji ima sjedište u drugoj državi članici i ne obavlja samostalne privredne djelatnosti, te ju prodavač ili netko u njegovo ime neposredno ili posredno pošalje ili preveze u drugu državu članicu, obvezno je plaćanje akcize u državi članici odredišta.</p> <p>U smislu ovog člana „država članica odredišta“ označava državu članicu u koju pošiljka dopijeva ili državu prevoza.</p> <p>2. U slučaju iz stava 1. obaveza plaćanja akcize nastaje u državi članici odredišta kod isporuke akcizne robe. Poštuju se one obaveze plaćanje i stope akcize, koje se primjenjuju na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize.</p> <p>Akciza se plaća u skladu s postupkom koji utvrđuje država članica odredišta.</p> <p>3. Obveznik plaćanja akcize u državi članici odredišta je trgovac.</p> <p>Međutim, država članica odredišta može utvrditi da je obveznik poreski zastupnik sa sjedištem u državi članici odredišta, što potvrđuju nadležna tijela te države članice ili, kad trgovac ne poštuje odredbe iz stava 4. tačke (a), primalac akcizne robe.</p> <p>4. Trgovac ili poreski zastupnik postupaju u skladu sa sljedećim zahtjevima:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Imajući u vidu da se radi o normama predviđenim za države članice, navedena odredba ne može biti implementirana u ovom trenutku.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>(a) prije nego što pošalje carinsku robu, prijavljuje ju i jamči plaćanje akcize kod za to utvrđene nadležne službe i pod uslovima koje utvrđuje država članica odredišta;</p> <p>(b) plaća akcizu kod službe iz tačke (a) nakon isporuke akcizne robe;</p> <p>(c) vodi evidenciju isporučene robe.</p> <p>Predmetne države članice mogu u skladu s uslovima koje utvrde, na temelju dvostranih sporazuma pojednostaviti te zahtjeve.</p> <p>5. U slučaju iz stava 1., akciza ubrana u prvoj državi članici se na zahtjev trgovca vraća, ako trgovac ili njegov poreski zastupnik postupa u skladu s postupkom iz stava 4.</p> <p>6. Države članice mogu utvrditi posebna pravila za primjenu stavova 1. do 5. za akcize koje su obuhvaćene posebnim nacionalnim sistemom distribucije.</p>				
<p>Čl. 37 i 38</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Imajući u vidu da se radi o normama predviđenim za države članice, navedena odredba ne može biti implementirana u ovom trenutku.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 39</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 7. stav 1. države članice mogu zahtijevati da se akcizna roba u trenutku njenog stavljanja u upotrebu na njihovom području ili u slučajevima iz prvog podstava člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., kad uđe na njihovo područje, označi poreskim markicama ili nacionalnim identifikacionim markicama, koje se primjenjuju u fiskalne svrhe.</p> <p>2. Svaka država članica, koja zahtijeva upotrebu poreskih markica ili nacionalnih identifikacijskih markica iz stava 1., mora ih staviti na raspolaganje ovlaštenim upraviteljima akciznih skladišta drugih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama (,,SI list RCG", br. 65/01, 76/05, i ,,SI list CG", br.76/08, 28/12)</p>	

<p>država članica. Međutim, svaka država članica može zahtijevati, da se te markice stave na raspolaganje poreskim zastupnicima koje su ovlastila nadležna tijela te države članice.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve odredbe koje mogu utvrditi države članice kako bi osigurale pravilno provođenje ovog člana i spriječile utaju, izbjegavanje ili zloupotrebu, države članice osiguravaju da porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. ne predstavljaju ograničenje slobodnom kretanju akcizne robe. Kad je akcizna roba označena takvim markicama, država članica koja ih je izdala, vraća svaki iznos koji je plaćen ili zajamčen za dobivanje tih markica, izuzevši troškove izdavanja, ako je obaveza plaćanja akcize nastala i akciza je ubrana u drugoj državi članici.</p> <p>Međutim, država članica koja je izdala te markice može utvrditi da za povrat plaćenog ili zajamčenog iznosa treba dostaviti zadovoljavajući dokaz svojim nadležnim tijelima da su te markice uklonjene ili uništene.</p> <p>4. Porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. vrijede u državi članici koja ih je izdala. Međutim, države članice te markice mogu međusobno priznati.</p>				
<p>Član 40</p> <p>1. Države članice mogu male proizvođače vina izuzeti od zahtjeva iz Poglavlja III. i IV. te drugih zahtjeva vezanih uz kretanje i nadzor. Ako ti mali proizvođači vina sami obavljaju transakcije unutar Zajednice, oni o tome obavještavaju svoja nadležna tijela i postupaju u skladu sa zahtjevima Regulative Komisije (EZ) br. 884/2001 od 24. aprila 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu vezano uz dokumentaciju koja prati prevoz vina i vinskih proizvoda i evidencije, koje se vode u vinskom sektoru 1.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama (akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12)</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>2. Kad su mali proizvođači vina izuzeti od zahtjeva u skladu sa stavom 1., primalac obavještava nadležna tijela države članice odredišta o primijenim pošiljkama dokumentom propisanim prema Regulativi (EZ) br. 84/2001 ili upućivanjem na njega.</p> <p>3. U smislu ovog člana pojam „mali proizvođači vina“ označava lica koje proizvode prosječno manje od 1 000 hl vina godišnje.</p>			<p>proizvođača, kao i gornju granicu alkoholinih pića za sopstvenu upotrebu</p>	
<p>Čl. 41 i 42</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p>Čl. 43-50</p> <p>Direktiva Savjeta 2011/64/EZ</p> <p>Član 1</p> <p>Ovom se Direktivom utvrđuju opšta načela za usklađivanje strukture i stopa akcize koju države članice primjenjuju na duvanske proizvode.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 46 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p>	
<p>Član 2</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, prerađeni duvan označava:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) cigarete; (b) cigare i cigarilose; (c) duvan za pušenje: <ul style="list-style-type: none"> (i) fino rezani duvan za cigarete za savijanje; (ii) drugi duvan za pušenje. <p>2. Proizvodi koji se u cjelosti ili djelimično sastaje od materija koje nisu duvan ali koji u svakom drugom pogledu ispunjavaju kriterijume definisane u članu 3 ili članu 5, stav (1) se tretiraju kao cigarete i duvan za pušenje. Izuzetno od prvog pod-stava, proizvodi koji ne sadrže duvan i koriste se isključivo za medicinske svrhe se ne tretiraju kao prerađeni duvan.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 46 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p>	

<p>3. Izuzetno od važećih odrebi u Uniji, definicije iz stava 2 ovog člana i članova 3, 4, i 5 ne dovode u pitanje izbor sistema ili nivo oporezivanja koji se primjenjuje na različite grupe proizvođača iz ovih članova.</p>	<p>Član 3</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, cigarete označavaju:</p> <p>(a) svitke duvana koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose u smislu člana 4, stav (1).</p> <p>(b) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;</p> <p>(c) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način savijaju u papir za cigareta.</p> <p>2. Za potrebe akciznih dažbina, svitkom duvana iz stava 1 smatra se da predstavlja dvije cigarete čija je dužina bez filtera, ili muštikle duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako redom.</p>		
	<p>U članu 47 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„(2) Svitkom duvana iz stava 1 ovog člana, smatraju se dvije cigarete čija dužina bez filtera ili muštikle je duža od 8cm ali nije duža od 11cm; tri cigarete koje bez filtera, odnosno muštikle su duže od 11cm, ali nijesu duže od 14cm, i tako dalje.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	
	<p>Član 4</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu i, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, ukoliko su isključivo namijenjeni za pušenje takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća</p>	<p>Član 5</p> <p>Član 48 mijenja se i glasi:</p> <p>„(1) Cigarima i cigarilosima smatraju se svi cigari duvana koji se mogu, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača pušiti, ako su:</p> <p>1) sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>2) punjeni smješom izrezanom na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje duvana, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od vrste i filter, ali u slučaju cigara sa muštiklom ne pokriva i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i čiji obim je najmanje 34mm.</p> <p>3. Proizvodi koji se sastoje djelimično od materija koje nisu duvan, ali koji po drugom osnovu ispunjavaju kriterijume definisane u stavu 1 se tretiraju kao cigare i cigarilosi.</p>	<p>muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama a najviše do 10 grama, obima najmanje 34mm.</p> <p>(2) Cigarima i cigarilosima smatraju se i proizvodi koji djelimično sadrže materije koje nisu duvan, a koji ispunjavaju kriterijume iz stava 1 ovog člana.”</p>		
<p>Član 4</p> <p>2. Odstupajući od stava 1, sledeći pod-stav može da nastavi da se primjenjuje u Njemačkoj i Mađarskoj do 31. decembra 2014.</p> <p>Za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu pušiti takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(c) Svitci duvana sa punjenjem od smeše izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, i sa spoljnim omotačem, gdje su i jedan i drugi od rekonstruisanog duvana, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 1,2 grama i gdje je omotač savijen u spiralu pod oštrim uglom od najmanje 30° u odnosu na uzdužnu osu cigara;</p> <p>(d) Svitci duvana sa punjenjem od smeše izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i čiji obim je najmanje 34mm.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	

<p>Član 5</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, duvan za pušenje označava:</p> <p>(a) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;</p> <p>(b) otpatke od duvana koji su stavljani u maloprodaju a koji nisu svrstani pod član 3 i član 4 stav (1) i koji se mogu pušiti. Za potrebe ovog člana otpacima od duvana se smatraju ostaci od listova duvana i nusproizvodi dobijeni obradom ili preradom duvanskih proizvoda.</p> <p>2. Duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriniu koja je manja od 1,5 milimetara se smatra fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje.</p> <p>Države članice mogu smatrati fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje i duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriniu koja je 1,5 milimetara ili više i koji se prodaje ili koji namjerava da se prodaje za cigarete za savijanje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 49 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12)</p>
<p>Član 6</p> <p>Fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja prerađuje duvan u duvanske proizvode namijenjene prodaji na malo smatra se proizvođačem.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>
<p>Član 7</p> <p>1. Na cigarete proizvedene u Uniji i cigarete uvezene iz trećih zemalja primjenjuje se akciza ad valorem izračunata na temelju najveće maloprodajne cijene, uključujući carinske pristojbe, te također posebna akciza izračunata po jedinici proizvoda.</p> <p>Bez obzira na prvi podstav, države članice mogu izuzeti carinske pristojbe iz osnovice za izračun akcize ad valorem na cigarete.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 st. 1 i 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12)</p>

<p>2. Postotak akcije ad valorem i iznos posebne akcije moraju biti jednaki za sve cigarete.</p> <p>3. U konačnoj fazi usklađivanja struktura u svim je državama članicama za cigarete potrebno utvrditi isti omjer između posebne akcije i zbroja akcije ad valorem i poreza na promet, i to na način da raspon maloprodajnih cijena pošteno odražava razliku između prodajnih cijena proizvođača.</p> <p>4. Po potrebi akcija na cigarete može sadržavati minimalno porezno opterećenje pod uslovom da se strogo poštuju miješana struktura poreza i raspon posebne komponente akcije kako je utvrđeno članom 8.</p>			
<p>Član 8</p> <p>1. Postotak posebne komponente akcije u iznosu ukupnog poreskog opterećenja na cigarete utvrđuje se na osnovu ponderisane prosječne maloprodajne cijene.</p> <p>2. Ponderisana prosječna maloprodajna cijena računa se na osnovu ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet, koja se temelji na maloprodajnoj cijeni, uključno sa svim porezima, podijeljenoj s ukupnom količinom cigareta stavljenih u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine na temelju podataka o svim cigaretama stavljenima u promet tijekom prethodne kalendarske godine.</p> <p>3. Do 31. decembra 2013. posebna komponenta akcije ne smije biti niža od 5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akcija;</p> <p>(b) akcija ad valorem i porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>4. Od 1. januara 2014. posebna komponenta akcije na cigarete ne smije biti niža od 7,5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje</p>	<p>Član 8</p> <p>Poslije člana 50a dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p>„ Minimalna akcija</p> <p>Član 50b</p> <p>(1.) Ako je obračunata akcija na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona, manja od minimalne akcije utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akcija koja iznosi 100% ukupne akcije (specifične i proporcionalne), utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(2) Prosječnu ponderisanu maloprodajnu cijenu cigareta čini odnos ukupne vrijednosti svih cigareta koje su puštene u slobodan promet po maloprodajnim cijenama, sa ukupnom količinom svih cigareta stavljenih u slobodan promet u prethodnoj godinu.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	

<p>čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i PDV koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>5. Odstupajući od stavova 3. i 4., ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja posebne komponente akcize, izražene kao postotak ukupnog poreskog opterećenja, ispod postotka od 5 % ili 7,5 %, u zavisnosti od slučaja, ili do njenoga povećanja iznad 76,5 % ukupnog poreskog opterećenja, odnosno država članica ne mora uskladiti iznos posebne akcize do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>6. U skladu sa stavovima 3., 4. i 5. ovoga člana, i članom 7. stavom 1. podstavom drugim, države članice mogu naplaćivati minimalnu akcizu na cigarete.</p>	<p>(3) Način i postupak utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta propisuje Vlada.</p> <p>(4) Ministarstvo finansija, utvrđuje iznos prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta, u skladu sa propisom iz stava 3 ovog člana i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore”.</p>		
<p>Član 9</p> <p>1. Države članice primjenjuju na cigarete minimalne poreze na potrošnju cigarete u skladu s pravilima iz ovoga Poglavlja.</p> <p>2. Stav 1. primjenjuju se na poreze koji se u skladu s ovim Poglavljem obračunavaju za cigarete i koji uključuju:</p> <p>(a) posebnu akcizu po jedinici proizvoda;</p> <p>(b) akcizu ad valorem izračunatu na temelju najveće maloprodajne cijene;</p> <p>(c) PDV razmjern maloprodajnoj cijeni.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12)</p>
<p>Član 10</p> <p>1. Ukupna akciza (posebna akciza i akciza ad valorem bez PDV-a) na cigarete iznosi barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 64 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od</p>	<p>Član 7</p> <p>U članu 50 stav 3 riječi: „15,00 Eura” zamjenjuju se riječima: „18,00 Eura”.</p> <p>U stavu 4 riječi: „iznosi 36%” zamjenjuju se riječima: „iznosi 34%”.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 50 st. 3 i 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12). Vršice se postepeno usklađivanje, kada je u pitanju oporezivanje 6 godina od dana ulaska u EU</p>

<p>barem 101 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 57 % iz prvoga podstava.</p> <p>2. Od 1. januara 2014. ukupna akciza na cigarete iznosi barem 60 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 115 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 60 % iz prvoga podstava.</p> <p>Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj odobrava se prijelazno razdoblje do 31. decembra 2017. kako bi ispunile zahtjeve iz prvoga i drugoga podstava.</p> <p>3. Države članice moraju postupno povećavati akcize kako bi ispunile zahtjeve iz stava 2. do datuma navedenih u tom stavu.</p>			<p>cigareta, vodeći pri tom računa o stabilnosti trzista kao i regionalnom aspektu.</p> <p>Prema postojećem zakonskom rješenju u Crnoj Gori visina akcize iznosi 36,5 €/1000 komada (specifična akciza- 15 € i proporcionalna 21,5 €), i ona će, imajući u vidu EU standard (90€/1000 kom.), biti predmet budućih usklađivanja, zbog čega će se predložiti prelazni period od dana ulaska u EU.</p>	
<p>Član 11</p> <p>1. Ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja ukupne akcize ispod postotaka navedenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10., odnosna država članica ne mora uskladiti tu akcizu do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>2. Ako država članica poveća stopu PDV-a na cigarete, može smanjiti ukupnu akcizu do iznosa, izraženog kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, koji je jednak povećanju stope PDV-a, također izražene kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, čak i ako takva prilagodba ima za posljedicu smanjenje</p>	<p>Član 8</p> <p>Poslije člana 50a dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p>„Minimalna akciza</p> <p>Član 50b</p> <p>(1) Ako je obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza koja iznosi 100% ukupne akcize (specifične i proporcionalne), utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.</p> <p>(2) Prosječnu ponderisanu maloprodajnu cijenu cigareta čini odnos ukupne vrijednosti svih cigareta koje su puštene u slobodan promet po maloprodajnim</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ukupne akcize ispod visina, izraženih kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, utvrđenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10.</p> <p>Međutim, država članica mora ponovno povećati tu akcizu kako bi dosegla te visine do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je došlo do smanjenja.</p>	<p>cijenama, sa ukupnom količinom svih cigareta stavljenih u slobodan promet u prethodnoj godinu.</p> <p>(3) Način i postupak utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta propisuje Vlada.</p> <p>(4) Ministarstvo finansija, utvrđuje iznos prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta, u skladu sa propisom iz stava 3 ovog člana i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.</p>		
<p>Član 12</p> <p>1. Portugal može primjenjivati sniženu stopu koja je do 50 % niža od stope utvrđene u članu 10. na cigarete koje se troše u najudaljenijim regijama Azora i Madeire, a koje proizvode mali proizvođači čija pojedinačna proizvodnja ne premašuje 500 tona godišnje.</p> <p>2. Odstupajući od člana 10., Francuska može u razdoblju od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. i dalje primjenjivati sniženu stopu akcize na cigarete koje se stavljaju u promet u departmanima Korzike do godišnje kvote od 1 200 tona. Snižena stopa iznosi:</p> <p>(a) do 31. decembra 2012. barem 44 % cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije u tim departmanima;</p> <p>(b) od 1. januara 2013. barem 50 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 88 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu;</p> <p>(c) od 1. januara 2015. barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Čl. 13 i 14</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Neprenosivo</p>	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>Član 15</p> <p>1. Proizvođači ili, u zavisnosti od slučaja, njihovi predstavnici ili ovlašćeni posrednici u Uniji, te uvoznici duvana iz trećih zemalja mogu slobodno utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu za svaki od svojih proizvoda za svaku državu članicu u kojoj se odnosi proizvodi stavljaju u promet radi potrošnje. Međutim, prvi podstav ne smije ometati provedbu nacionalnih zakonodavnih sistema u pogledu nadzora nad visinama cijena ili poštovanja propisanih cijena, pod uslovom da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>2. Radi lakše naplate akcize, države članice mogu za svaku skupinu duvanskih proizvoda utvrditi ljestvicu maloprodajnih cijena pod uslovom da svaka ljestvica ima dostatan raspon i raznolikost, te da stvarno odgovara raznolikosti proizvoda porijeklom iz Unije.</p> <p>Svaka ljestvica vrijedi za sve proizvode koji pripadaju skupini duvanskih proizvoda na koju se odnosi, bez razlikovanja na temelju kakvoće, izgleda, porijekla proizvoda ili upotrijebljenih materijala, obilježja preduzeća ili bilo kojeg drugog mjernila.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>članom 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p> <p>Potpuno usklađeno članom 50A Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p>	
<p>Član 16</p> <p>1. Pravila o naplati akcize usklađuju se najkasnije u konačnoj fazi usklađivanja akcize. U prethodnoj se fazi akciza načelo naplaćuje putem državnih biljega. Ako države članice naplaćuju akcizu putem državnih biljega, dužne su ih staviti na raspolaganje proizvođačima i trgovcima u drugim državama članicama. Ako države članice naplaćuju akcizu na drugi način, dužne su osigurati da nijedna prepreka,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Poptpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12)</p>	

<p>bilo administrativna ili tehnička, ne utječe na trgovinu među državama članicama u tom pogledu.</p> <p>2. Na uvoznike i proizvođače duvanskih proizvoda u Uniji primjenjuje se sistem iz stava 1. u pogledu podrobnih pravila za naplatu i plaćanje akcize.</p>				
<p>Član 17</p> <p>Slijedeće je proizvode moguće osloboditi akcize ili je za njih moguće ostvariti porat već plaćene akcize:</p> <p>(a) denaturirane duvanske proizvode koji je koriste u industrijske svrhe ili u bilinogojstvu;</p> <p>(b) duvanske proizvode uništene pod upravnim nadzorom;</p> <p>(c) duvanske proizvode koji su namijenjeni isključivo za znanstvena ispitivanja i ispitivanja kakvoće proizvoda;</p> <p>(d) duvanske proizvode koje ponovno prerađuje proizvođač.</p> <p>Države članice utvrđuju uvjete i formalnosti pod kojima se primjenjuju navedena izuzeća ili povrati.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 12 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12)</p>	
<p>Čl. 18 i 19</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 20</p> <p>Države članice će Komisiji dostaviti tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji budu donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Čl. 21-23</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Direktiva Savjeta 2003/96/EZ</p>				
<p>Član 1</p> <p>Države članice propisuju poreze na energente i električnu energiju u skladu s ovom Direktivom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12).</p> <p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršice se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>Član 2 Za potrebe ove Direktive, pojam «energenti» primjenjuje se na proizvode koji su:</p> <p>(a) obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(b) obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;</p> <p>(c) obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;</p> <p>(d) obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(e) obuhvaćeni oznakom KN 3403;</p> <p>(f) obuhvaćeni oznakom KN 3811;</p> <p>(g) obuhvaćeni oznakom KN 3817;</p> <p>(h) obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>2. Ova se Direktiva primjenjuje i na: električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.</p> <p>3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili loživo ulje, energenti, osim onih za koje je visina poreza određena u ovoj Direktivi, će se oporezivati prema načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se proizvodi namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima, oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za ekvivalentan energent.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 51 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12). Nakon sprovedene detaljne analize izvršit će se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama. Tarifne oznake za mineralna ulja usklađuju se godišnje sa nomenklaturom Carinske tarife (član 85e Zakona o akcizama).</p>	<p>akcizama.</p> <p>Do ulaska u EU</p>
--	----------------------------------	-----------------------------	--	--

4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;

(b) sljedeće uporabe energenata ili električne energije:

- energenti koji se koriste u druge svrhe, osim kao pogonska goriva ili loživa ulja,
- dvojno korištenje energenata.

Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i u druge svrhe, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Uporaba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurgijskim procesima smatra se kao dvojno korištenje,

- električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurgijskim procesima,
- električna energija, kada predstavlja više od 50 % cijene proizvoda. «Cijena proizvoda» znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini preduzeća, kako je predviđeno u članu 11. Ta cijena se izračunava u prosjeku po jedinici. «Cijena električne energije» znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću,
- mineraloški procesi

«Mineraloški procesi» znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 «prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda» u Regulatori Savjeta (EEZ-a) br. 3037/90 od 9. oktobra 1990. o statističkom svrstavanju gospodarskih grana u Europskoj zajednici¹. Međutim, na te se energente primjenjivati član 20.

5. Kad se u ovoj Direktivi navode oznake

<p>kombinirane nomenklature, to su one iz Regulative Komisije (EZ-a) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni i dopuni Dodatka I. Regulative Savjeta (EEZ-a) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi². Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članu 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreskih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi, ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.</p>				
<p>Čl. 3-5</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12). Potpuno usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 6 Države članice mogu slobodno odobravati oslobodjenje od poreza ili snižene visine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom: (a) direktno, (b) putem diferenciranih stopa ili (c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 53 i 54 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12)</p>	
<p>Član 7 1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Dodatku I. Tablici A. Najkasnije do 1. januara 2012., Savjet će poslije savjetovanja s Evropskim parlamentom i na osnovi izvještaja i prijedloga Komisije, jednoglasno odlučiti</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12).</p>	

<p>o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje, koje počinje od 1. januara 2013.</p> <p>2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo, nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi.</p> <p>4. Bez obzira na stav 2., države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba, mogu primjenjivati snižene stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno porezno opterećenje ostane više manje jednako, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da je visina nacionalnog oporezivanja, koja je na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p> <p>Član 7</p> <p>3. «Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo» znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:</p> <p>(a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, drumskim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;</p> <p>(b) prevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prevoz, drumskim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Savjeta 70/156/EEZ</p>			
	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica.</p>				
<p>Član 8</p> <p>1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7., najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo u svrhe iz stava 2., biti utvrđene kako je određeno u Dodatku I. Tablici B.</p> <p>2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:</p> <p>(a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;</p> <p>(b) nepokretne motore;</p> <p>(c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;</p> <p>(d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih putova ili kojima nije izdana dozvola za upotrebu poglavito na javnim putovima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 29 A Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama („Službeni list CG“, 18/02, 4/13)</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 9</p> <p>1. Od 1. januara 2004., najniža visina oporezivanja koja će se primjenjivati na loživo ulje (ogrjev) utvrđuje se, kako je utvrđeno u Dodatku I., Tablici C.</p> <p>2. Države članice, koje su 1. januara 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za loživa ulja za grijanje, mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od EUR 10 na 1 000 litara toga proizvoda. To će se ovlaštenje ukinuti 1. januara 2007., ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvještaja i preporuke Komisije, ukoliko zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 st. 3 tačka 5 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12).</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Čl. 10 i 11</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršice se uvođenje i ostalih</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>Član 12</p> <p>1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih koje su navedene u članovima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.</p> <p>2. Za energente navedene u članovima 7., 8. i 9. kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri kod temperature od 15 0 C.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	
<p>Član 13</p> <p>1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, tečaj eura koji se će primjenjivati za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje će se primjenjivati su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u Službenom listu Evropske zajednice, a primjenjuju se od 1. januara sljedeće kalendarske godine.</p> <p>2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno o tome koji je iznos manji, visine oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Čl. 14 i 15</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršice se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 16</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje stav 5., države članice</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p> mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati oslobodjenje ili sniženu stopu oporezivanja na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad su ti proizvodi proizvedeni od , ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda: - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518; - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 90 55 i 3824 90 80 do 3824 90 99 za njihove sastojke dobijene od biomase; - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla; - proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402. Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2851 00 10). «Biomasa» znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove industrijskog i kućnog otpada. </p>		<p> akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12). Poptuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama ovog zakona </p>	
<p> 2. Oslobodjenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavom 1., ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavu 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje. Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stav 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4. </p>			
<p> 3. Oslobodjenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja </p>			

<p>pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s proizvodnjom proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>4. Do 31. decembra 2003., države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u stavu 1., može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na osnovi odgovarajućeg ovlaštenja koje pravno tijelo izdaje privrednom subjektu na više od jedne kalendarske godine.</p> <p>Takva se ovlaštenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnovljati.</p> <p>U okviru višegodišnjeg programa koji je neko pravno tijelo odobrilo do 31. decembra 2012., države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavom 1., i poslije 31. decembra 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produžiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da sukladno pravu Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obaveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavu 1., prestat će se primjenjivati stavci 1. do 5. od dana kad takve obaveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice će do 31. decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljati Komisiji plan poreskih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim članom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. decembra 2009., Komisija će obavijestiti Savjet o poreskim, gospodarstvenim, poljoprivrednim, energetske, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobrenih u skladu s ovim članom.</p> <p>Član 17</p>			Do ulaska
		Neusklađeno	Poptuna usklađenost će
		Nema odgovarajuće odredbe	

<p>1. Pod uslovom da se najviše visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili u svrhe člana 8. stava 2. tačka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) za velike potrošače energije</p> <p>«Preduzeća-veliki potrošači energije» znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članu 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetske porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija, države članice mogu primjenjivati i restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p> <p>«Snabdijevanje energenata i električne energije» znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar preduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili u svrhe iz člana 8. stava 2. tačka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>«Proizvodna vrijednost» znači promet, uključujući dotacije direktno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku, te robe i usluge nabavljene za preprodaju, minus kupovine roba i usluga za preprodaju.</p> <p>«Dodata vrijednost» znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.</p> <p>Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sisteme oporezivanja energije u kojima se preduzeća-veliki potrošači energije definišu prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene</p>		<p>se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju i ostalih energenata i električne energije u Zakon.</p>	<p>u EU</p>
--	--	--	-------------

<p>energije u poređenju s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u poređenju s dodanom vrijednošću, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. januara 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u tački (a) prvog podstava;</p> <p>(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sistemi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije.</p> <p>2. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članu 2., ako se njima koriste preduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavu 1. ovog člana.</p> <p>3. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih visina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u članu 2., kad ih se koristi u poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članu 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definisano u stavu 1. ovog člana.</p> <p>4. Preduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavovima 2. i 3. će sklapati ugovore, primjenjivati sisteme utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavu 1. tački (b). Sporazumima, sistemima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije, u približno jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštile standardne najniže stope Zajednice.</p>			
<p>Član 18</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	
<p>Član 19</p> <p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	

<p>posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovladati bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobođenja ili sniženja radi sprovođenja pojedinih politika.</p> <p>Država članica koja želi uvesti takve mjere, o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke.</p> <p>Komisija preispituje zahtjev, uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, životnom sredinom, energetikom i saobraćajem.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijema relevantnih i potrebnih podataka, Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlašćenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlasti navedene u stavu 1. odobravaju se na rok od najdulje 6 godina, s mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavu 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće prijedloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p> <p>Član 20</p> <p>1. Samo sjedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p> <p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akvizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12).</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
--	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------

<p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69. Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prevoz u rasutom stanju;</p> <p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i 2711 29);</p> <p>(e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;</p> <p>(f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,</p> <p>(g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavu 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zloporabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prevozu iz Direktive 92/12/EEZ, donosi se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 27. stavu 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavu 1., ako nisu obuhvaćeni članovima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavještava ostale države članice. 2902 43 2902 44;</p>		Zakona o akcizama	
--	--	-------------------	--

Do ulaska u EU	Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.	Neusklađeno	Nema odgovarajuće odredbe	Do ulaska
<p>Čl. 21.-23</p> <p>Član 24</p> <p>1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prevoza, rada sistema koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su akcize u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovoga člana, «standardni spremnik» znači:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo i, po potrebi, za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu upotrebu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sisteme, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima; - spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejneri u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri. «Specijalni kontejner» znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sistem hlađenja, dovoda kiseonika, sistem toplinske izolacije ili druge sisteme. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Do ulaska</p> <p>Do ulaska</p>
<p>Čl. 25 i 26</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Do ulaska</p>
<p>Čl. 27-32</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Do ulaska</p>
<p>Prilog I</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Do ulaska</p>

<p>Tabela A Najniže visine oporezivanja koje se primjenjuju na pogonska goriva Kerozin: od 1. januara 2004. – 302 od 1. januara 2010. – 330</p>	<p>Član 9 U članu 52 stav 3 tačka 3 alineja 1 riječi: „156 Eura“, zamjenjuju se riječima: “330 Eura”.</p>	<p>članom 52 Zakona o akvizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12). Potupna usklađenost (uvrštavanje i drugih energenata i električne energije) će se postići izmjenama i dopunama ovog Zakona</p>	<p>u EU</p>
<p>Prilog II</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	

PREGLED ODREDBI ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MIJENJAJU

Drugi slučajevi nastanka obaveze plaćanja akcize

Član 15

Obaveza plaćanja akcize nastaje i kada:

- 1) carinski, odnosno poreski organ proda oduzete akcizne proizvode, osim ako ih proda imaocu akcizne dozvole, odnosno oslobođenom korisniku akciznih proizvoda;
- 2) su u postupku spajanja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, osim ako je kupac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 3) se završi postupak spajanja ako su akcizni proizvodi otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 4) su u postupku likvidacije, odnosno stečaja akcizni proizvodi stavljeni u slobodan promet, odnosno kada su otpremljeni povjeriocu, osim ako je povjerilac imalac akcizne dozvole, odnosno oslobođeni korisnik akciznih proizvoda;
- 5) je utvrđen manjak akciznih proizvoda, osim manjka za koji imalac akcizne dozvole dokaže da je nastao usljed više sile ili je neodvojivo povezan sa procesom proizvodnje , skladištenja ili prevoza akciznih proizvoda.

Akcizna dozvola

Član 21

- (1) Akcizna dozvola se može izdati ako su ispunjeni prostorno tehnički i ekonomski uslovi određeni na osnovu ovog zakona.
- (2) Akcizna dozvola se izdaje na ime podnosioca zahtjeva i ne može se prenijeti na drugo lice.

(3) Akcizna dozvola se može odnositi na jedno ili više akciznih skladišta.

(4) Akcizna dozvola sadrži podatke o:

1) lokaciji akciznog skladišta;

2) uslovima za rad akciznog skladišta, odnosno akciznih skladišta;

3) vrsti akciznih proizvoda koji se mogu proizvoditi u akciznom skladištu, uskladištiti i otpremiti;

4) obavezama imaoaca akcizne dozvole prema poreskom organu;

5) načinu osiguranja plaćanja akcize;

6) nazivu poreskog organa i

7) periodu za koji je izdata akcizna dozvola.

(5) Prije izdavanja akcizne dozvole poreski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje akcizne dozvole.

(6) Poreski organ odlučuje o zahtjevu za izdavanje akcizne dozvole u roku od 60 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.

IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE

Član 30

(1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;

2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;

3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;

4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz člana 44 i člana 54 ovog zakona.

(2) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja - gasnog ulja i tečnog naftnog gasa iz člana 52 ovog zakona, koja se koriste za grijanje.

(3) Bliže uslove i način povraćaja dijela plaćene akcize, iz stava 2 ovog člana, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev, propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

(4) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

(5) Akciza se vraća u rokovima određenim zakonom kojim je uređen poreski postupak.

Cigarete

Član 47

(1) Cigaretama se smatraju:

1) svitci duvana, koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose po ovom zakonu;

2) svitci duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

3) svitak duvana, koji se na jednostavan neindustrijski način savija u papir za savijanje cigareta.

(2) Svitkom duvana iz stava 1 ovog člana, smatra se jedna cigareta čija dužina bez filtera, odnosno muštikle iznosi do 9 cm; dvije cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 9 cm, ali nijesu duže od 18 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 18 cm, ali nijesu duže od 27 cm, i tako redom.

(3) Cigaretama se smatraju i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.

Cigare i cigarilosi

Član 48

(1) Cigare i cigarilosi su svitci duvana, koji se mogu pušiti takvi kakvi su, ako su:

- 1) u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;
- 2) sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;
- 3) sa spoljnim omotačem boje duvana, koji je u odnosu na uzdužnu osu cigare spiralno omotan pod ostrim uglom od najmanje 30° i sa prevojem od rekonstituisanog duvana, gdje je u svitku duvana najmanje 60% duvanskih djelića širih i dužih od 1,75 mm;
- 4) sa spoljnim omotom boje duvana od rekonstituisanog duvana, čija je težina bez filtera i muštikle, veća od 2,3 grama, gdje u svitku duvana ima najmanje 60% duvanskih djelića širih i dužih od 1,65 mm, a obim cigare mora biti najmanje 1/3 dužine cigare, ali ne manje od 34 mm.

(2) Cigarama i cigarilosima smatraju se proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u medicinske svrhe, pod uslovom da imaju:

- 1) omot od prirodnog, odnosno rekonstituisanog duvana;
- 2) omot i prevoj duvana od rekonstituisanog duvana.

Duvan za pušenje

Član 49

(1) Duvanom za pušenje smatra se:

- 1) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske prerade;
- 2) duvanski otpaci koji se mogu pušiti, a koji nijesu svrstani u proizvode iz čl. 47 i 48 ovog zakona.

(2) Duvanom za pušenje smatraju se i proizvodi koji su u cjelini ili djelimično izrađeni od duvanskih surogata i ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, osim proizvoda koji se upotrebljavaju isključivo u zdravstvene svrhe.

(3) Duvanom za pušenje smatra se i sitno sjeckani duvan za savijanje cigareta, u kojem je, s obzirom na težinu, više od 25% duvanskih djelića kraćih i užih od 1,4 mm.

Akcizna osnovica, stopa i iznos akcize

Član 50

(1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.

(2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.

(3) Specifična akciza na cigarete iznosi 15,00 €ura za 1000 komada.

(4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 36% od njihove maloprodajne cijene.

(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:

- za cigare i cigarilose -25,00 Eura

- za fino rezani duvan -40,00 Eura,

- za drugi duvan za pušenje –25,00 Eura.

(6) Maloprodajna cijena cigareta, iz stava 4 ovog člana, je cijena koju odredi proizvođač odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.

(7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom poreskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".

(8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće od prijavljenih, nije dozvoljena.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 52

(1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.

(3) Visina akcize, za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 464 Eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 459 Eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 156 Eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 Eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:

- kao motorno gorivo **350** Eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 169 Eura na 1000 litara;

- za grijanje 117 Eura na 1000 litara;

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 Eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 123,5 Eura na 1000 kilograma;

- kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 58,5 Eura na 1000 kilograma;

- za grijanje 26 Eura na 1000 kilograma.

Član 53

(1) Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati mineralnim uljima jednaka je akcizi propisanoj za mineralno ulje kojem su dodati.

(2) Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender mineralnim uljima plaća se akciza kao da se radi o mineralnim uljima. Svaki ugljovodonik koji je proizveden iz sirove nafte i koji se stavlja u promet kao gorivo za grijanje (osim crnog uglja, lignite, treseta ili sličnih čvrstih ugljovodonika i prirodnog gasa) podliježu plaćanju akcize po stopi propisanoj za odgovarajuće mineralno ulje.

(3) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore), kupci imaju pravo na povraćaj akcize u visini od 50% akcize koja je propisana za tu namjenu.

(4) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora ispuniti kupac mineralnih ulja iz stava 3 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za finansije, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

XIX KAZNE NE ODREDBE

Član 70

(1) Novčanom kaznom od *1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:*

- 1) ako prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize ne prati akcizni dokument (član 7 stav 3);
- 2) ako ne izda akcizni dokument za akcizne proizvode koji se prevoze pod režimom odloženog plaćanja akcize (član 8 stav 2);
- 3) ako ne izda akcizni dokument u četiri primjerka (član 8 stav 3);
- 4) ako ne potvrdi prijem pošiljke i ne vrati akcizni dokument u propisanom roku pošiljaocu (član 9 st. 1 i 2);

- 5) ako ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koji važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize i ako je ne plati u propisanom roku (čl. 13, 14, 15, 16 i 45);
- 6) ako uvozi, proizvodi, prevozi i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona, (član 16);
- 7) ako prenese akciznu dozvolu na druga lica (član 21 stav 2);
- 8) ako ne ispunjava obaveze određene u članu 22 stav 1 ovog zakona;
- 9) ako ne podnese instrumente za osiguranje plaćanja akcize (čl. 23 stav 1, 35 stav 8 i 36 stav 3);
- 10) ako ne obračunava akcizu, odnosno ne obračunava je u obračunskom periodu (član 33);
- 11) ako ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize, ne podnese obračun akcize poreskom organu u propisanom roku i ne plaća akcizu u propisanom roku (čl. 34, 35 i 45);
- 12) ako se alkoholni proizvodi otpreme iz akciznog skladišta za korišćenje u hemijskoj proizvodnji i proizvodnji kozmetike, a da nijesu denaturisani (član 44 stav 2);
- 13) ako se postupak denaturizacije ne izvrši u pogonu proizvodnje etil alkohola i ako se ne izvrši po propisanom postupku i sa upotrebom propisanog denaturanta (član 44 stav 3);
- 14) ako ne razvrstava akcizne proizvode na način određen odredbama ovog zakona (čl. 37,38,39,40,41,42,47,48,49 i 51);
- 15) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet ne prijavi maloprodajne cijene cigareta nadležnom poreskom organu, i ne objavi ih u "Službenom listu Crne Gore", ili vrši prodaju cigareta po maloprodajnim cijenama koje su veće od prijavljenih (član 50 st. 7 i 8);
- 16) ako na propisan način ne označi ili ne organizuje skladištenje, mineralnih ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje. (član 55);
- 17) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje, koristi suprotno odredbama člana 56 stav 1 ovog zakona;

17a) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje, stavlja u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata (član 56 stav 2);

17b) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića ne obilježi na propisan način (član 57 st. 1, 2, 3, i 4);

17c) ako posjeduje, prodaje i transportuje duvanske proizvode i alkoholna pića, iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice (član 57 stav 6);

18) ako u svom knjigovodstvu ne obezbijedi propisane podatke i ne vodi propisane evidencije (član 59);

19) ako ne čuva dokumentaciju u propisanom roku (član 61);

20) ako ne obavijesti poreski organ o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 63);

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 tačka 17c) ovog člana, kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

Član 71

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - oslobođeni korisnik akciznih proizvoda:

1) ako ne vodi evidenciju o kupovini, kretanju i potrošnji akciznih proizvoda prema vrsti, količini i vrijednosti (član 29);

2) ako oslobađanje od plaćanja akcize ostvaruje suprotno čl. 44 i 54 ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik – oslobođeni korisnik akciznih proizvoda novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Član 72

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne vodi evidenciju kupaca te opreme i ne podnese je poreskom organu na njegov zahtjev (član 60).

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

Član 73

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako crveno označeno mineralno ulje koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje, upotrijebi za drugu svrhu od one za koju je određeno oznakom, odnosno ako ga prodaje za pogon motornih vozila i plovnih objekata ili drugih motora, odnosno prodaje ga za standardni rezervoar motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora (član 56).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.